

САНА ОЛОН

ЖАҢЫАТ
1931 СЫЛ АЛТЫНЫ
15 КУНУТТАН ТАХСАР

№ 36 (7421) • Ежедневник түзар 27 күнде. Суббота • Сынчыра 1-жыл. 50 сары

**САХА РЕСПУБЛИКАТЫН ҮРДҮКҮ СӘБИЭТИН
ПРЕЗИДИУМУН ҮОННА ПРАВИТЕЛЬСТВОТЫН
РЕСПУБЛИКА НОРУОТУГАР ЫҢГЫРЫЛАРА**

Ыттектобъадлаах биши дойдудлаахтарбын!

Российской Федерации государственный бюджетный учреждения салылтын үрдүкү организациялар политический утарынан күнөтөн турруу сингэ зиргириин сибзастык Саха Республикасын Үрдүкү Сабыттин Президиумда уонна Правительства, республикалык да-бых национальностын поруотуттар мигырын тайва-вары тараптасуулыштын дебеттадар.

Дойду государственный былдашын үрдүкү аш-
лануутар утарыста түрсүз күүнүрүүт, излии тиңээр
тийши адас үрээр көрүнгөн. Манимүү усулу-
бада политическая форма экономической инти-
саатта сүхө буолуу бары ынахаттара пороот сан-
ыптар ынш баттыымылан сүктөрүллөллөр, улесаймы-
ни обществу ордоон күттэд уоскоттады.

Российской Федерации государство бинар из-
дым буодуга кинни каскынны, кинни бары-
тражданшынын түбүларын туфугар жедүзин хал-
ларында даахташ. Ошоңда мактаптан бывас ус са-
лаата собудәнди биригү үлкәндинин хаачтыбыны,
юнаттан аллараңигү дизер бывас систематик
чындыктын үзүнчөөн деген.

Бу быйнаарылаах күннээргээ Россия дылдчындаа
бынаас урдукы органчындар охцууну хайдаа тү-
муттанариттэн эрэ туттуулжин буолбатай. Сув-
ремийн республикалар уонна Российской Федерации
атын субъектара эмээ байзэлзирин быйнаары-
лаах тылларын остерүүн этийн туслахтар, киннээр
сангаалжрын аахсыбат буолуу—бүгүн норуот дыл-
дчынын осончыннурга быйнаарыжмын дүнгээг улахан
сабжын талгарын буюу.

Федеративнай дуогабары былаас иин политической охсуу чиструменигар нубулутар сатамжат. Федеративнай дуогабер — обществаңы туруктаах оноруу, биргээдэл Россияны чөлүнзүн каалларын усулубуйтат. Саха Республикаата, Российской Федерации системалыгар баар атын республикалар кур-

Котак ханастың балының анынтын оттуур сирбін күрөлдіктән шине жөтөр оны хайын-үйде туттубут буоллашына орайойынгы олохтоммут балдашының төлөубүр (харың) дахтаран ылғылханын син дую, оны Ним хайдау таудуктур?

С. МАКАРОВ.
Экинадтиң тыа хана-
ыстыбыттың управление-
тың күләбйин агроном-

Кырдың орбуюнга касатиль-
шың күрөнү тутууга Баш-
кынанча бар. Од анал
ауемубайлаах. Бу бары
жакшылыктарда уонна
олуу спирзэх бишрдин-
дизин дюйнүү тарбандар.
Биргешиттүүр смети эй
документацияны огорт-
туу бадалыктардан бу-

Ханча үзүлүпкөйттэй ту тулуга суюх ҳас бишрди үндишт ый ахсын 10 тың соликубай коммуналына шалуоту толтүр динэт этилар. Итеп ҳанымы да коммуналының оғонон ту һоммат баалыкай ханаа болыттыбыши күннеге та-

**ЧУРАПЧЫ
ОРОНУОНГУН
ХАЫТА**

КЛИМЕНТ ИВАНОВ:

БИЙРДИЙЛЭЭН КИҮҮНИ БУОЛБАККА КОНСТИТУЦИЯНЫ ҮТҮКТЫАХХА

Ааслыг нэдэгээр бүтүүтээ цийншай призин саада-
Саха Республиктын Ур-
дуу Сабжитын Председа-
тель Климент Иванов ин-
формационный агентство
лар представителларин
ийнхүү төрөлтүүдийн
нарындаа түүхийн тур-
буулан бийтийн санаатын
Бэлгигийн салайгааччын
бийнээдээ, дээр болицээн
этгээ республика парламе-
нтын салайгааччын, бы-
народний депутаттарын VIII
дээд федерацийнтаа са-
лаалтарын утарын тур-
сууларын регионнарга та-
баарбад наада.

— Съезж, жырдын,—
дэвээ Климент Иванов.—
санга күүс—республиканазар,
нырвайдар, уобаластар, ав-
тономной төрийнүүлэр ад-
министрацияларын байы-
лыктарынан, Сабыйтарын
председателларинэн сирай-
дэн, территорийндар ван
бастаан тухох санаалаахта-
рын биллэрдилэр. Сорох
политический деятеллэр,
мэассабай информациил
кини средстволара көрдэ-
ре сатылларын курдук,
бу ханнын да хараага күүс-
тэр буслбатахтар, бу со-
куонгы, баар быңыга-
ниайыга толору эзлэхтийр
санга сүүрэй. Россия

бына, Россиянын үрэлчилгэ бинтэр барыбытын гражданской сарынга түркээр дээр дэвнэнэх конститу- чоюу эрэ модун Россия сиригээр ээз, нус-хас олох кализаа.

Президент көрсүхүүләрэ, бәсиәләләһиниләрэ

Республика Президенз тэрийн учууттаан, байжтын Михаил Николаев куулун политикиятны, практический тутар 19 ичнүүгөр Россия ултшин-хамаын салгын депутаттарын учарата хайдах сайннаарын туусуух ахсыс съёния түмүк-пүнүүлүү сүбэлэхээрин республикалык

Энэ ити нун Аллаараа
Баатзаххэ «Сахалиншол-
торг» государственный ком-
паний республикана бас-
таны фирмийнэй магадыны
на армылнна Ол церемо-
ниалтыгээр Президент Ми-
хаил Николаев ижтэйнин

Компания тиксізнине
рекомендациялардың суюх үгүс омук
дойдууларын онорон таңа-
раачты фирмалардың кытта
себаастаах. Онон адалар
табаардарын сыйналары
коммерческий маңаымын-
нан берсе.

Фирменнай маңынштыг
улахан ынни уонна обо
таяга, атах таяга, ас-
ырл бородуулталаар, Син-
тинур «Айна» фирмалыны
теленизордара дәләйдер,
Коммерсаныар табаары
атышланган ылан көнгүл
сыманан атышланбаттарын

наадынгар бирг шийн
бизри хэвчихтамын.



Саха Республиката, Амур-Дьокуускай тийнүүр сүол тутуллан Алдан нуоракка тийнейн кылтэ, Манна наасныт сыйл бутэнгэр министрийн залгырын

Снимок: Хатыстырыл адар табаныты Р. Карапашев

Б. С. — 1

БИЛБИТТЭРЭ ЭРЭ ҮЛЭЛЭРЭ

Бидилгин хана да тиңи-
бит ишнен көктөн шара-
хаттарыттар сүркөн улахан.
Ол бирн өртүнди эмэг-да-
баны орундах. Дойдуга
советуулаламмыт от аж-
сыннынтан бүшүүтү, оози
ити кэмтэн ыла ишнө Бу-
лут түзбэттән. Горийн
ыңбыстымыр арзас ысын-
тыйттан. Уус Майттандан.
Тааттаттан тиңлэн көлэр
екко зөрлийн олородилор.
Дъолго тиңгизин быспанка
аёллаллар буолан сүөнү
аңаабаиса турруута таана-
рылла илник. «Хаддэр» та-
баарыстыбая мантан саас
225 тонна оту булзахта-
рынын эрэ сүөнүнү хара-
сири будларар қынхтаах
тар. Ныстык ынарахана бы-
лыйд табаарыстыбада салол-
татын угустук наэргэ-
баарга күнэйдээ. Дороххой
аңыллыгы булдуу алдох зе-
ниратининләэдээ, наистин-
ләэдээ билдэр, аны тиңлэн
көлмит оннообор ессо ына-
рахан. Оттоохтор азатта-
ланын түлгөн мөнкүй

Уорба курдаук кыракый
участакна үгүстэр бири-
дилилэн бағынай хана-

йыстыбаны талбагындар. Ол быныштар табараистибада чилиэншөрэ эмде башлар. Едигинги күрүп блокпугу марапайт жөнгөр хана дафанды - үзүүлэх хамнасна смынын мөлтөбүтүз анары аргыс буолта. Сүйнүткүн ытыллар боронуусуяң түрдөтингэ сүолта берилли-бет буолбута хараххи тута быраңыллар. Аргын хо-тонкингү үс ыланыбысыт ба-рыта 73 ынаңды көрөллөр-харайаллар, ынналлар. Түя-ра Адамондада 19 ынаңыттан 13-жэ, Нарасковьи Ксе-ниофонтовада 18 ынаңыттан 12-жэ, Александра Романовада 18 ынаңыттан 13-жэ төреобуттар. Урку-ку кэм збита буоллар, быната, үүрүн илигэ УРУ-йэлини сүүругүүрүхтээба, кырдымы гүйстээбенэ эт-тэххэ, мұачы тутуллар. Күнгиз ортотуунан 80-лым кг үүту ынналлар. Итени ыланыбысыттар от камчи-тишэн, збии ынтык сую-

бүзгөн биңаараллар. Аны нөхүс таңарагында, фурманында уурайтада болтар, ишкүй кореоччу суюх. Онон отторуга бойзлардың көзмайданын күлтүрлилэр, нөхүсмәрдін хо-тоннорун ортотуусын сыйбырыта аныннадар, ишкүйдердиң эмэг бойзларда бүзбейтәннелэр. Сашаэрәттердәммиң уүнкө комбикорму булкүни, оны таңылан бергүйрүү ашталлар. Инахтардың көзүн уонна сарсыздарда шөллар, түтүрик молоковоз Дириниза күн ахсын тасып. Сүсүсүнүүтүр үләнләрдин, кындаларлын биргээдүнүрдүр В. Н. Григорьев күннөтөн хонтурууллаабет. Үргүг Күелтән сыйлдар буордада эмэ калсан берар уку. Ол да ишнин ыланынкыстар бары үләнлөр бейзлэрэ төлөрөртө күйөллибитеер. Биргээдүнүрдөр ис тас үләнити, ишкүй кореочту-

нү булдаршатын, нойон-нарын төбө ор хотонаоруң ортуугар муньзаттара биллибет. Комбинормаша бүшүүтө эмис ыргасынгыт.

Сүйүү үзүүлүктөрөн иллен көзөөрнөн телевизордардын эрэ корең атаарбытын буюулалдар. Кийин, көрдөрүүлүбээ, олжтоох күнүүнкүч иччэттар сыйындалтнарын аткараштарынгыр хазини дастаны дынааладар мытлылымбаттар. Чыраанынымнагын тарға эрэ кыратыш түмсөтүнинер изассабай оорын ныууну төрүбүтөгү буюулалдар. Бынката билбитеттера улаларда эрэ. Табаарыстык садалтаты, майдың нурорнадаат бородуунчилары, тийчилик, аялан уоннан арыланган эбни хааччывара кирхобийдизэх. Оюн дылжориттэн-үттэрлүктөн тээврэн улжин сыйындар кыргыттар махталлара улахан.

Бычкат сүйөнүү Н. И. Диодоров салавааччылдаа

дъобус зиен атын хотоң-
ко көрер. Киндер сүбән
сүбәнүн ачылышын түзү-
тар бойынша күнүн түгү-
луктастырып барытын окорор-
го кийаналлар. Нэмнүн
алыстыктах улахан уус-
тук пыстыкка кырымчылыг
отторун. комбикормдарды
суюн астынар, күнү бына

сүйт көнчүгүн
айынын хамсаты турар
курдуктына айтыны тус-
тах үзәнниттертээн угус
тубугу эрэйэрэ биллэр.
Они үзэбүүгүүс сый эри-
либят Петр Иванович Ди-
доров борт учугэйдик би-
лээр уонна башрага үзэлнир
табшарыстарынын оны
тын астасанар. Ардыгар
табшарыстыба үзүүнтэрэ
бары түмсэшиэр суболи-
рин холбоон да ылар ту-
гынчахтэр.

уултаахтар. Оштукалар
бии анылыштара сүодунан
үолбат түрүктинен кы-
йын-абаран каленилдер.
Ааспүт сылга ынчтарын
Александра Романова ис-
кусствендайтын сезмалаз-
ит эбиз бүрлэдэгана, бы-
шыл сөнтөөх усулубуды
уюван үзгөн сағалмы-
лиг.

Сүлүөбүн төмөн көрүп
Уобун ишүн, кыргыттар
Анааларыш туңбердүйтөр
Дийигити ыйдарга син-
Чиндердөрэг суотканаллар.
Синилэр сайын Модотой
Амаацар иниреккөйтөр,
Кино Таатта үрүх сүз-
Чинизэх мэччириңээр сүрүн
Халларни уураллар.

Ол эрээр усбактар да
алыларын таба көрөн
одаттың көмүлөөр, үз-
иттеринин толору хаачты-
птар буулдар, киңілдер та-
жилкіл төрүфбу шитиназ-
ыңдар, сүеңүттөн ылымлар
ородуунсұйыны үрдатты-
прыңгәр тирадынин буолуох
е.

С. АЛЕКСЕЕВ.

● Олохтоох уулары тунаныбыш!

АРАЙ АЙЫЛБА ҮМАХ ГЫННЫН...

Бынылгы олгөм хаардаах дымын батан «аймын таңгара көмүтүнөн» наарынан уулаах-хаардаах чүчүзүй саас буолан арай уу нээн хааллын? Относуугар ити уүсүү тутан хаалдлага тоюу болмазаажпийт дин алышурас барыбытын сээбэнжэтэр, толгуйдатар.

Калинен кураан салыниар сиэттийилэрдит-тэн ордук авспыт сайын үгүс күоллэрбит урунку таңыжырыттан кийин дыансизэр курдук көбүрэстилэр, уоллулар. Нәнилиңиттар юнинаригәр базар күоллэрго, күбүнкүүс ызыдальбыат, кыйнын сүнүүгө ойбон тайналдыбыт буолла. Хастым да туриздан мухеш хаамар иштөө эхлэригэр дьеру илим да утталыбэттэн кийин эрэ хараастар. - Дэлээ даарын олохтохтор «абзбитетигар хамайах тишиор» уута хаалбата» дээзи Мунгатышан этизхэтээр дуо? Холобур, алазардар бойзилорин күрдлэрлить. - Иштегим. Эзитит

тэн жүс оргутунаң аңа-
батхаттары хавыс да съе-
лыгар барда. Онындор
сөнү уулуур ута орно-
то. Нинәз гынаң бойо-
лек аиншынабы чүмис-
дергээ кыннын бігла күн-
айы көстөн ордун сирга-
баар күалтын уу табар
массынанан уу ыралан
күттаран сүйнүү уулатан
одороллор.

вар Диринтэгэ, Маралзайга усны Мындаашибыга сир анынаасы уу-
ну тааэрл спаңжинчалары тутуута 1350 тыш.
солик көрүлүнүн дизен
буолбута. Бу харчы үс-
нээхийг тээвр болтууро-
нүү бынаарар ула-
мытыллыгынтар гэхэд сол-
тоөвүн тышаран бээрбит-
тэр билэн эрдэхтэрэ. Ма-
ны энэ түйн тутуутунан
партнаар Өслүене уутун
илин эзэр оройбүннэрэг
тааэрларга сунгын тутуут

тэммита. Онон байыл саас үрэстэр сурдэр да буоллахтарына, ууну ту- тан хаалтар кийх суюч. Таатта байыти алдынан турармы, Харыялах регулировкалар шийжэх хайдах турустацаа билли- бэтин. Улуху Сынылаг- баар байыт алдыммытын ахтан ашарбига. Чурапчы икелтүгөр Таатта ууту эзилдэрин үзэтийн барьышагы «Якутия провод- хоз» институт овогородылысынан удалзен зорини туунчан ашиг бу ыстать- баца этиллэр. Вырайылан бу ичиниргэ бүтэ охусубата чуолтай. Онон итнитэн тутулуга суюх, спасын ууну тууда хаалынга үзэх күүсүүс залтыллаахтаа бий сөнөөчүү татхогор.

тотор улэ шытылларын туңузын П. Н. Мишикин этар. Оттон алаастарбыстырыгар дәлбі тәләтарға кепшілдөн соролып күп бүргүнгә дейріл аллараттан таҳсыз болып буор дахсиязымзек жаһайы болып сыйтарылған. Орто уу калында буор заңына этиң орнеломмұн буор мәдъеону негуюндағы болып табылады.

Нәниликтәр дыбалттара ууны олохсугууга күөлдөрич чоскоттиң, бышыттара тутууга салгын үзүннөхтерин наада эт. Балыги курдук кураайын сирдох-үйттах оройондиттүү уттак ардуу кыналганлашынат «уюх Кунудымын көтөөн корор кырдыбастар быйын буолбатынын эшил спасын убийчилик дин сабакалыктар. «Мини-кураннан тыл курдук иетси эрэ юбнан бербүт сатаммат. Эрдогтап боломжинар наада. Бышыттара «өргүтүү» огоруу. Үрэх чүмөнүлдөрдүн күөллөрдөрдүн дөрнүүдүн бу барлыгы уу наада.

—Чурапчы нүүлүгээр Таатта уутун кийллэрийн олус табыгаастаах вариантын үзүүлэлтэй барара сэлиэнээ эзбэх олохтоо үүн сэргээжээрдэв. Нүүлбүт 1980 саллаахаа төлөрүү нийтийн уулзамжтыг. Ол танын 1983 салтан нөвүүрээн

кинрэн барбыта. Калининги курааныар охсууларыттай нүчел быета уолбутун билэнеро сыйдлабыт. Куюлу чолтугар түнхэрэгэе барьраймакка оловуран үзүүштэйлининашина усна онно бэйзит харысгалдаахтык сыйманнастахнытина. Чураачы нүчээр олохтоох иэнидизиний эни хааччылар гына тулоду. Мини санаабар, күөлү диринтиини күүсээ ынгылах баира. Дьоцус земснааралданын диринэтэр да курдук дыланшар тобо собо суюх буулгой. Земснаарад таңырбыт буорун күол ынтымчыгар таңааран бөвөргөтүүгэ да, атын да тутууларга түбәньяхха сөн. Аны күөлү олус инсанын ташинанкэ Ко-ракас Тумултан Мурун Тынамын тумулугар днэри быншт тутуухха, оччоро күөлү уута уруункутунаацар иккىн тогул дирингизхээх. Олонентээн уу калинтигээр Чураачы туталтынзын сири хотын калтада иштэж

уучу гергөн ийн систематик үсүүлэгтэргээ сүйтгэхн үзүүллир каскидээх буолдуу ээлж. Оночтуугар уу-
ку ханымынай микро-
климат үснэгтийн эн, чэл-
гийн салгыннаах чээлэй
шүхэх сирхиэдийнр үсүүлубо-
уйната үснэгтээ чөвлнай.
Бырайынк нэм бүтүү, си-
тээ буоллаа дин, оттон
бадэрээгчиги, убүү булуу
уустук. Онуухаа эрдэтэн
толкуйдаммыт, бывааниам-
мыт дынбаллар утумнаах-
тын ылышлан индэлэрэ
буоллар дээр баа санаа-
лахныт. Оройон циншин
олохтоохорууд айылр үүн-
иа туттар уу ынталдьбыт-
тай бывынай суолуунин
тобе газарчихийн

Бүкіл аудиторияның са-
тасар.



«Аан дойду нырасаабыста» Юлия Курочкина
бенсит сым бутзагэр по-
тоттар иккى ардылары-
забы жюри инвагер изи-
тт сиздэрэй иуучча кес-
умз, биллэй турар, угус
одинцалары изрхсаныт
гулуохтаах. Итиник та-

Москва киннингэр, Соби-
ровской переулокка, му-
зикальной уонна хореог-
рафической культуры дея-
тиллэри түмэр Бүтүн Рос-
сиятаацы музикальной об-
щество баар. Манин на-
циональный абынычайдар
онна сизр-туум угуг
жэстэрэ, ол ишнээр на-
родий тангастар, харыс-
бынлаахтык мушигул-
алтар.

Бу общество иңизен
онунан сырларга сезнада
отиллэр тағас-сан комби-
нилтира үзлинилдэр. Кы-
лдар национальный кес-
үмнәри, атах тағаста-
ны тыйаллэр, музыкаль-
ай инструментары, киар-
ллэри, куукулалары
городдор, обуоралызы ан-

Быйылгы дымыл саягатында Россия 14 комбинаттарының маастардарының басынгы оғонукттарының ассортименттеги кийин тарилди. Ошон манина сцена профессоналларга, уус-ураланамодейтельность күттүшүшүүчүлөр, операударды инвалидлар...

Снимок: XIX ^узетээ
Архангельский пубо-
зетэээн кыңк костүү-
чи 19 спасатаяа москвичка
аташа Минина көрдөрөр.

Книгайлов фотора.

1

ДҮГҮІГНҮ үйлдер-
хвар олохнат мөнкүр-
дох бопшуроостарыгар
иңчо түстэрбىи эро су-
руйалатчы Далайы санызы-
бын, кини тух санаалап
цын, тугу толыккүдүрүп
билихин Бабарыбык, Ол-
тардыстын, яраа. Ени-
сий Семенович олоюз
буола түрк быйның
майгыны салысталы-му-
тунтаан өйдүүрүн кытарты-
ыкса сибастасыз бар сыйтар
бынышылах.

Хөмөйүүм ишн. Далан суруйаачты быйының миңдаттун литератураий кряттарбай болчу субудын баяараа илкитэр. Угустар суруйаачты айынынтын эрдемлестэхинин, тематика сонун орууттардазын этигене миңурданаллар. Ол суруйаачты айар дэвсүрүн зөгтээ қызгытты, окуяга тутан түмүнгээний шэх санаада жало илкиттэн зөтэр кинн-үзүүн проценди сите-хото ойдообеттерүүттөн эмжүү буулуун сөлжо дылы. Ону талынан суруйаачты со-

рох бөдөгт айынынъяларын таңшартырбат түүнтар үн-сүүлөр-жарымылар туюхва олоюурбуттарын уонна ол кырдыгы суюх саба ту-бүүлөр хайдах туора ох-сулубуттарын ингизи-то-гоң үүретин суюза соп-тоох хайыстылаахтын сыр-датынын жайга ама ор-тунэн макайдазбанттара, сорох сорохтор сымына-халтын фидобулгэ шинирэ да сисьпилтара чуолкай.

Далан «Дынны саса-
дизи бөдөг сэйн тутуур-
даах саха литературын
гар кирик издизбүттэй
«Аар тайвам сүүгүн»
дизи сэвзинин, «Тулса-
йах ою». «Кыннатлах
ырлар», «Дороруом, да-
бай куох сымырдагын
дизи романшарынан за-
цааччы кутун чахчы тут-
та. Озор бары тухох дэ-
мийнээс суюх аздааччыла-
рын булбуттара дин-
иныхын суюх. Соро-
айымышылар издательст-
вона циллэрэилэн, бы-
лааныга тургуорулсан ба-
риннэр, күн сирин ко-
роллерүн бэртөр шүүг-
пүттерэ, ишиллэр тул-
моңкуор, үккүү-харсын

мөнгүрхээгээ. «Саласын таралар» дин романы да ылан көрүүнч Айызны саха тыйын сирин оловун шийнхи хабон олохко сагталь көрүүзэх дин синги-хөтөн тахсынларын түншлэлийн мөнкүор тардыллыбытвар, финальдээрээ да багасганаа тааарыллыбатын ынни, 18 рецензия суурини. Кэлийн түрээ Москвада 1987 сүл ажлынын 24 күнүүгөр буюу бут РСФСР Сууринчийн ларын союони ишиндээ улээдээр проза уошиг уус уран түлбээс сэбижүү тарин холбоонтувах музыкахтарын түүгэй ортаж тэр бынаарыллыбытвын ирээдүйн докумеңчинийн эзэнээ болллар. Од нь ажлын биллиналыж критик А. Тамм: «Далан сэргээс романы табылмын ослуе баараабын. Ижинийн сүйллүүрүү саха литературын сайдар. Сууринчийн сүйлүүрүү суюхтун сорогтодо критиктээр бына тойнотай хөгжлийн түүхийн хувьнадаа

тик көрүүтүн усмана проблемалары аттараң түрүсүү туруу
туутын обидүүнүктүп.

Од эрээри Далантиг ишруют исторический кынж

Неустроев, В. В. Никифоров саха оюорун критический реализм нынъмьттарынан кырдыбынтаатык сырдатан иштет ишмизе, билдэрин курдук, буркызанай национализмыгы сабаканылылхатарыттан ылайбыстас ханыбытта. Сити көмтөн ыла саха интеллигенттическин чуллуу представительларки энниритин, иоругут турунаштырылымыз этиштөт буулуттыйыс сыллара сабалашыттара. Ити, билээн турар, иоругут обүүн-санасын түүгүй оруттори ингэриймийт интеллигентия бастын представителлеригэр охсуулдаа буюута. Ол Фонсекудаа Фонской калыңнатын садына бына охсуллубут сягтими киммит салгын.

ДАЛАН УОННА БҮГҮНГҮ КЭМ

СУРУИААЧЧЫ
В. С. ЯКОВЛЕВ
ДАЛАН
65 СЛАЙЫН
ТУОЛУУТУН
КӨРСӨ

Саамай улахан охсүүтэй
суруйгаачынга буолара
чулжцай. Хата, ону Далан
буолан улан эрдэвэл.

Саха уус-урай литературын сафалааччыл А. Е. Нулатовский—Сокулох Олексей, А. Софронов—Аламза, Н.

A black and white portrait photograph of a middle-aged man with dark, wavy hair and a prominent mustache. He is looking slightly to his left with a neutral expression. He is dressed in a dark suit jacket over a light-colored shirt with a subtle, intricate pattern. The background is dark and indistinct.

бу быстъбат сицимнэх-
тик иороругэр уонна то-
рообут воруотун хийн ав-
мых сорбутун бынныгы-
нан ёйдөен сууряарга дэлх
дүүлүүхарыггар сыйтар дэх
этим.

кирдьма, сэбебүн. Кий-
ниги олох мянкуурээ вре-
анньян таанарбытыггар аз-
избши. Маниак дьюннор-
доохпутуттаян олус дээзи
үерэбин.

X-X-X

ессе биир сүол ураты
Даланға баарын баласы
тиәхпин баараабын. Нина
бэртәхэй публицист. Бусу
даары буолан бутунтыг
қынналаларбытыгыр ойу
санасын башерзга, сатаан
көмүснээр, харыстана
сүоллары тобуларга дьу
лунар публицист айыл
бата, дъюбура баара үөр
дэр.

Суурыйаачы уонна общественний процесс быстрын синимеэхтер. Дэлхийнхаа Далал гражданской ийтийн чөлжүү сяилга түвшнайсан толорбута республика демократический уонна интеллектуалызын күүстэрин түмчүүгээ кырата сухи орууламсынтаа. Хайнан этай Россияада уонна Саха сиргээр Президент наадаа дэлхийн болтууроос сыйытын турбуутай? 1991 с. бэс ыйнан Зүйнүүдээр Василий Семёнович Россия Президенчин бывыборын мыттынан си-боостжээн республика радиотынан түл элчинэ. Ити сым ахсынын 17 күнүгтээр «Президент туда түмсүүцүүн» дээр ызгытавтын «Кымын» хаянчында бичээртэйнштэй уонна «... олонг чистик...» «зарахан

олус үүстүк, макалын
камынзаргэ Михаил Ефимо-
вич Николаев ишгээгээ
бэхжүүлж талсан салалтадаа чах-
чы талаанындаа, киев
далааныннаах аныгылсын
толкуйдаацын, республика
суверенитетин тууттар,
дьонун-сөргүнин оловор ис-
сүрөйттэн «ылдызарын»
—санга тинчтээх государственный
дентль буоло-
рын толору дахлаастаа»
тиан зөвлөн эннээ.

Васильй Семенович тал
этарын түгүстүк истибии-
тим Олортот уөрөнүм,
ой-санас дафанды эзбашын
уонна улахан сурұаңачы
общественный процессы,
онно тахсар уларыймызда-
ры сүрдээх түргизниң бу-
нара-хатара толыкйдаан

Сәмән ТУМАТ, сурүінчы.

